


TSHIVENDA HAYANI LUAMBO

Bugu ya 1
Themo 1 & 2



TSHIVENDA HOME LANGUAGE
GRADE 2 – BOOK 1
TERMS 1 & 2
ISBN 978-1-920458-25-6
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
9th Edition



9 781920 458256

a b c d e
f g h i j
k l m n o p
q r s t u
v w x y z

ISBN 978-1-920458-25-6

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI – Gireidi ya 2 Bugu!



Dzina:

Gireidi
ya



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Kilasi:





Vho Angie Mutshekga
Minista wa Muhasho wa
Pfunzo ya Muteo



Vho Enver Surty
Muthusaminista wa
Pfunzo ya Muteo

Bugu idzi dzo iwalelwa vhana vha Afrika Tshipembe, mushumo wa hone wo rangiwa phanda nga Minista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Angie Motshekga na Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Enver Surty.

Bugu dza u shumela dza Rainbow ndi tshipida tsha zwe Muhasho wa Pfunzo ya Muteo wa ita zwa u khwiñisa vhukoni ha vhagudi vha Afrika Tshipembe vha gireidi dza rathi dza u ranga. Sa tshinwe tsha zwithu zwihiwlwane zwa Pulanetshumisi ya Muvhuso, thandela iyi yo konadzea nge ya lambedzwa lu sa vhudziswi nga Muhasho wa Gwama ja Lushaka.

Hezwi two ita uri Muhasho u kone u bveledza bugu idzi, dzi kha nyambo dzothe dza tshiofisi, dzi tshi waniwa mahala.

Ri na fulufhelo lauri bugu idzi dzi do thusa vhadededzi (vhagudisi) mushumoni wavho wa u funza wa duvha linwe na linwe khathihi na u vha na vhutanzi uri vha khunyeledze kharikhulamu yoth. Ro ita nga vhuronwane uri ri sumbedze ndila vhadededzi kha nyito nge ra shumisa aikhoni dzi no sumbedza uri mugudi u tea u ita zwifhio.

Ri na fulufhelo li no bva li mbiluni uri vhana vha do diphiña nga u shumisa bugu idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, khathihi na uri na vhonevho, sa mudededzi, vha do diphiña na vhana avha.

Ri ri kha vhone na vhagudi vhavho, ngavhe zwi tshi vha nakela musi vha tshi shumisa bugu idzi. Zwi pfumbe.

VHUDIFHINDULELI HA VHASWA VHA AFRIKA TSHIPEMBE

Ndingano Farani muthu muñwe na muñwe nga u linganana na u fana. Ni songo ḥalula.	Tshirunzi tsha muthu Thonifhani muthu muñwe na muñwe. Ni vhe na vhuhwavo na u vhavhalela.	Vhutshilo Hulisani na u thonifha vhabebi vhantu. Funanani na u fulufhdedza muñani wa hanu. Vhutshilo hothe ndi mpho. Vhu thonifheni.
Hayani Thusani kha mishumo ya hayani.	Pfunzo Dzenani tshikolo, ni gude ni shumese. Tevhedzani milayo ya tshikolo.	U shuma Vhana vha songo kombetschedza u ḥoda mishumo.
Mboholowo na tsireledzo Ni songo vhaisa, u shengedza kana u shushedza vhañwe, nahone ni songo tenda vhañwe vha tshi zwi ita. Tandululani phambano nga mulalo.	Ndaka Thonifhani ndaka ya vhañwe vhathu. Ni songo tshinyadza ndaka nahone ni songo tswa.	Vhurereli, lutendo na mihibulo Thonifhani lutendo na mihibulo ya vhañwe vhathu.
Tsireledzo Vhavhalelanjihasi. Ni songo tambisa mađi na muđagasi. Tsireledzani zwipuka na zwimela. Kunakisani miđi ya hanu na zwitshavha zwa hanu.	Vhudzulapo Ivhani mudzulapo wa Afrika Tshipembe wa vhukuma na u fulufhdedza. Tevhedzani milayo, ni vhe na vhutanzi uri na vhañwe vha ita ngauralo.	Mboholowo ya u amba Ni songo ḥuwedza mazwifhi na vengo. Ivhanani na vhutanzi uri vhañwe vhathu vha songo nyadziwa kana u vhaiswa.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa


© Department of Basic Education
Ninth edition 2019

ISBN 978-1-920458-25-6

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Gireidi ya 2



L u a m b o
nga TSHIVENDA



Bugu iyi ndi ya:

TSHIVENDA

Bugu ya

I





Thero ya 1: U humela tshikoloni

Themo ya 1: Vhege dza 1 - 5

Z

W

i

r

e

n

g

o

m

u

1 Ki humela tshikoloni

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetsheho)
Ngowedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor
tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwihiwlwane kha marivalwa e a
vhaliwa
Foniki (Mibvumo): mibvumo ya pfalandothe a e i u
Itani ngowendowe ya u nwala ledere Aa
U nwala mafhuno buguni dza ngowedzo a tshi shumisa maipfi a no bva
tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimaqivihiwa (o gowellaho)

2 Ndo vhuya tshikoloni

Olanli tshifanyiso tsha zwe na ita musi tshikolo tsho vala
U nwala ngowedzo (dzenisani vhona, dalela, vhawala, vhothe ni tshi
fhedisa mafhuno)
U nwala ngowedzo (nwalanli nga zwe na ita musi tshikolo tsho vala.
Nyito ya u diphina (dzenisani maqvaha a vhege a no khou tshela mafhunghi
ka khajenda ni ole tshifanyiso tsha zwiine na do ita duvhya jinwe na jinwe
ka vhege.

3 Yunifomo

U vhala khatihhi na vhagudi (mufhindulano)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor
tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwihiwlwane kha marivalwa e a
vhaliwa
Ngowedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: mibvumo ya pfalandothe a e i u
Itani ngowendowe ya u nwala ledere Bb.
Nwalanli mafhuno buguni dza ngowedzo ni tshi shumisa maipfi a no
bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimaqivihiwa

4 Yunifomo yanga

Dioleni tshifanyiso no ambara yunifomo ya tshikolo.
Nwalanli zwidodombedza zwanu
Nwalanli mafhuno nga tshifanyiso tshau.
Nyito ya u diphina: nwalanli madzina kha zwihambaro zwi re zwifanyisoni

5 Mutukana muswa tshikoloni tshashu

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetsheho)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor
tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwihiwlwane kha marivalwa e a
vhaliwa
Ngowedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: sw, kh, th, n
Itani ngowendowe ya u nwala ledere Dd.
Nwalanli mafhuno buguni dza ngowedzo ni tshi shumisa maipfi a no
bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimaqivihiwa

17 Mita yo fhambananaho

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetsheho)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor
tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwihiwlwane kha marivalwa e a
vhaliwa
Ngowedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: ih, sh, zw, nw
Itani ngowendowe ya u nwala ledere Li.
Nwalanli mafhuno buguni dza ngowedzo ni tshi shumisa maipfi a no
bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimaqivihiwa

18 Muja wa hashu

Olanli tshifanyiso tsha muja wa hanu.
Lebujani zwifanyiso zwa mashaaka a mujanli mugede
Nwalanli nga muja wa hanu.
Nyito ya u diphina (Nangelani muhwe na muhwe kha vha muja wa hanu
mpfo. Bulani ur muhwe na muhwe u do wana mpfo ifhio).

19 Ndo ya munyanyani

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetsheho)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor
tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwihiwlwane kha marivalwa e a
vhaliwa
Ngowedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: ts, lh, nh, th, dz
Itani ngowendowe ya u nwala ledere Jj.
Nwalanli mafhuno buguni dza ngowedzo ni tshi shumisa maipfi a no
bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimaqivihiwa

20 Ndo diphinesa munyanyani

Itani litambwa li no amba nga itshi tshitor.
Nombrani mafhuno tshi sumbedza thovhekano ya zwiwo tshitorini.
Nyito ya u diphina (U dhivhadza mbudziso dza phindulo nnzhi)

21 Khonani vhukuma

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetsheho)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor
tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwihiwlwane kha marivalwa e a
vhaliwa
Ngowedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: k, kh, mb, sw, t
Itani ngowendowe ya u nwala ledere Kk.
Nwalanli mafhuno buguni dza ngowedzo ni tshi shumisa maipfi a no
bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimaqivihiwa

6 No fanganedzwa tshikoloni tshashu

Itani litambwa li no sumbedza ura ni fanganedza hani musidzana kana
mutukana muswa.
Tholokanyongivho: Dzenisani madzina a no khou tshela mafhunghi
iteila u sumbedza u pefesa.
U nwala mafhuno nga khonani yanu.
Nyito ya u diphina (Wanani ngila ya u tshikoloni kha meizi (mikwita)

7 Mitawibo ya tshikoloni

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetsheho)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor
tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwihiwlwane kha marivalwa e a
vhaliwa
Ngowedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: mb, pf, nz, f
Itani ngowendowe ya u nwala ledere Dd.
Nwalanli mafhuno buguni dza ngowedzo ni tshi shumisa maipfi a no
bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimaqivihiwa

8 Ndi pfana na u tambo mitambo

Olanli tshifanyiso tsha zwipotso kana mutambo une na funesa u tambo
Nwalanli mafhuno nga mitambo ine na funesa/ na sa i funese
Nwalanli mafhuno nga mutambo ine na funesa u tambo.
U diphadza mbudziso da phindulo nnzhi nga zwifanyiso

9 Muongi u da tshikoloni

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetsheho)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor
tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwihiwlwane kha marivalwa e a
vhaliwa
Ngowedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)
Foniki: ng, ph, vh, tsh, b
Itani ngowendowe ya u nwala ledere Ee.
Nwalanli mafhuno buguni dza ngowedzo ni tshi shumisa maipfi a no
bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimaqivihiwa

10 Muongi u ri ...

U vhumba mafhuno o disendeka nga zwifanyiso.
U thoma fhungo nra Ndi fanela u ...
Nwalanli mafhuno mararu nga kutsilele ku re na mutakalo ngomu
Nwalanli mafhuno a no thoma nra Ndi koni u ... A na A thi koni u ...
U shumisa maiti

11 Ki tshikoloni ri a ja

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetsheho)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor
tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwihiwlwane kha marivalwa e a
vhaliwa
Ngowedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)

17 Ki tshikoloni ri a ja

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetsheho)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor
tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwihiwlwane kha marivalwa e a
vhaliwa
Ngowedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)

22 Khonani dzanga

Itani litambwa li no amba nga u thusa muhwe muthu.

Nwalanli mafhuno nga zwithu zwiine na nga thusa ngazwo hayani na
tshikoloni.

Nwalanli mafhuno nga muthu ane a ni thusa

Tambani mutambo wa mibvumo ya maipfi

23 Ri vhavhalela zwifuhwahaya zwashu

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetsheho)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor
tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwihiwlwane kha marivalwa e a
vhaliwa
Ngowedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)

24 Zwifuhwahaya zwashu

Foniki: p, sw, ts, ð
Itani ngowendowe ya u nwala ledere Ll.
Nwalanli mafhuno buguni dza ngowedzo ni tshi shumisa maipfi a no
bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimaqivihiwa

25 Hayani ha hashu hu dzula ho kuna

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetsheho)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor
tshi amba nga mini

U kona u topola zwidodombedza zwihiwlwane kha marivalwa e a
vhaliwa

Ngowedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)

26 Hayani

Foniki: sh, sw, nz, mm, mv
Itani ngowendowe ya u nwala ledere Mm.
Nwalanli mafhuno buguni dza ngowedzo ni tshi shumisa maipfi a no
bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimaqivihiwa

27 Rothe ri a ita nyonyolo

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetsheho)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor
tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwihiwlwane kha marivalwa e a
vhaliwa
Ngowedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)

Thero 2: Khonani dzanga

Themo ya 1: Vhege dza 6 - 8

Foniki: pf, mb, ny, nw

Itani ngowendowe ya u nwala ledere Nn.

Nwalanli mafhuno buguni dza ngowedzo ni tshi shumisa maipfi a no
bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfimaqivihiwa

28 Nyonyolo na mitambo

Talutshedzani khonani yanu zwiithu zwiine na zwi funesa na zwine na
zwi fune.
Fhedzani mafhuno a no thoma nra Ndi funesa u ... na A thi funesi u ...
Nwalanli maqvaha a vhege a tshi tou tehevakanana ngona.
Olanli tshifanyiso tsha zwiine na takaleda u ita kha duvhya jithi
maqvahani enea.

Nyito ya u diphina (Ambani nga tshifanyiso). Talutshedzani khonani yanu
uri ndi zwithu zwifhio zwi re tsini ahnohe ndi zwifhio zwi re kule.)

29 Ki lingdedza u ja nga ngona

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetsheho)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor
tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwihiwlwane kha marivalwa e a
vhaliwa
Ngowedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)

30 Mbudzi ngaderi

Ni kha phere, itani litambwa li no amba nga tshitor itshi.
Nombrani zwifanyiso zwi tshi tehevakanana ngona tshitorini.
Nwalanli fhungo nga tshifanyiso tshihiwe na tshifanyiso.
Lavelesani mihala iyi. Talutshedzani khonani yanu uru ha nra
muvhala ufhio arali na anganyisa mihala iyi.

31 Muja wa hashu ndi muhulwane

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetsheho)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor
tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwihiwlwane kha marivalwa e a
vhaliwa
Ngowedzo ya tholokanyongivho (Itani thiki kha ee kana hai)

32 Ndi takaleda u thusa

Foniki: w, dz, fh, v
Itani ngowendowe ya u nwala ledere Hh.
Nwalanli mafhuno buguni dza ngowedzo ni tshi shumisa maipfi a no
bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimaqivihiwa





Thero ya 3: U dalela kule na tsini

33 Mafhuno madifha

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetshelo)
Maipfi maambiba
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwiuhlwane kha mariwalwa e a vhalawa Ngowedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhuno o fhelelaho)
Foniki: fh, bv, bw, nw
Itani njowendowe ya u nwala Jedere Qq.
Nwalani mafhuno buguni dza njowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimadivhiwa

34 Lwendo lwashu

Ambani nga fhethu hune na tama u dala hone.
Olani tshifanyiso kha tshikhipiha ni tshi sumbedza zwiuhlwane na do zwi vhona.
Nwalani madzinavhukuma ni tshi shumisa majederedanzi.
Nwalani mafhuno nga fhethu hune na nga tama u dala hone.
Tambani mutambo wa zwiuhlwane ni tshi shumisa maipfi a nnyi, ngani na jiltanganyi ngauri.

35 Ro livha ngafhi?

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetshelo)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwiuhlwane kha mariwalwa e a vhalawa Ngowedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhuno o fhelelaho)
Foniki: lw, d, t, bw
Itani njowendowe ya maipfi a nnyi, ng, lin
Itani njowendowe ya u nwala Jedere Rr.
Nwalani mafhuno buguni dza njowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimadivhiwa

36 Ndli fođa u vhona ...

Ambani nga fhethu hune na tama u dala hone. Ni fođa u vhona mini henhe?

Nomborani zwifanyiso ni tshi sumbedza u tovekana hazwo ngona tshitor. Talutshedzani khonani yaru tshitor tshi re zwifanyisoni izwi.
Nwalani mafhuno nga zwine na khou vhona zwifanyisoni.
Olani zwifhajuwo zwa vhathu kha mafasitene ri khajare nisi.

37 Bisi i ncilani

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetshelo)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwiuhlwane kha mariwalwa e a vhalawa Ngowedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhuno o fhelelaho)
Foniki: n, kh, dz, f
Itani njowendowe ya u nwala Jedere Hh.
Nwalani mafhuno buguni dza njowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimadivhiwa

38 Bulasi na mataka

Nyito ya Kha ri ite nyito (olani zwine vhana vha khou vhona vha tshi khou tshimbila nga bisi)
U wala njowedzo (Nwalani mafhuno nga tshifanyiso itshi)
U wala njowedzo (dzhenisan i pfj Jone)
Nyito ya u diphiha (Sumbedzani murelli wa bisi ndla ya u bva afho qakan i re kha meizi)

39 U mona na gorobo

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetshelo)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwiuhlwane kha mariwalwa e a vhalawa Ngowedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhuno o fhelelaho)
Foniki: y, nh, ts, l
Itani njowendowe ya u nwala Jedere Tt.
Nwalani mafhuno buguni dza njowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimadivhiwa

40 Nndinde yo shavha

Itani litambwa li no sumbedza uru ni a pefesa tshitor.
Nombrani mafhuno ni tshi sumbedza thovhekano ya zwiuhlwane tshitorini Nwalani mafhuno nga tshifanyiso tshinwe na tshinwe
Tambani mutambo wa maipfi ni tshi Yusuludza mibvumo

41 Ki vhona mapuka matanu

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetshelo)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwiuhlwane kha mariwalwa e a vhalawa Ngowedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhuno o fhelelaho)
Foniki: zw, ph, nd, kh
Itani njowendowe ya u nwala Jedere Uu.
Nwalani mafhuno buguni dza njowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimadivhiwa

42 Zwiře zwiþuka hafhu

Olani tshifanyiso tsha phukha ya daka ine na tama u i vhona. Zwiño talutshedzani kijasi tshifanyiso tshau.
Nwalani mafhuno nga tshifanyiso tshau.
Talani mutabi ni tshi hedzida mafhuno u itela u sumbedza u pefesa tshitor. Hedzisani mafhuno ni tshi shumisa mmby, j, nngw na ngw. Ni kone u livenya ipfi na tshifanyiso tsha teaho.
U tevekana na aljafabete: Hedzisani o ola tshifanyiso ni tshi khajare.

43 Ki bitshivi

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetshelo)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor tshi amba nga mini

Themo ya 2: Vhege dza 1 - 5

U kona u topola zwidodombedza zwiuhlwane kha mariwalwa e a vhalawa Ngowedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhuno o fhelelaho)
Foniki: nz, nh, nt, kw
Itani njowendowe ya u nwala Jedere Tt.
Nwalani mafhuno buguni dza njowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimadivhiwa

44 Ki tshee lwanzhe-bitshimi

U nwala mutuveha.
U nwala posikara.
U nwala maqvahha a vhege a tshi tou tevhekana.
Ambani nga zwine na ita dluvhha ljiwe na ljiwe.
Nwalani mafhuno nga zwine na ita dluvhha ljiwe na ljiwe.
Tumekanyani zwiuhlwane ni kone u khajara tshifanyiso.

45 Ki te u huma zwino

U vhala khatihhi na vhagudi (zwiangaredzi)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwiuhlwane kha mariwalwa e a vhalawa Ngowedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhuno o fhelelaho)
Foniki: n, t, d, ts
Itani njowendowe ya u nwala Jedere Ww.
Nwalani mafhuno buguni dza njowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimadivhiwa

46 Ncillani ya u vhuya

Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza kupfesesele kwanu kwa tshitor.
Vhumbani mafhuno nga u tuma zwipija zwivhili.
Nwalani phara ni tshi amba nga musi we na pfa no tungufaha.
Tambani mutambo wa maipfi ni tshi Yusuludza mibvumo.

47 Ko vhuya tshikoloni

U vhala khatihhi na vhagudi (Nganetshelo, maambiba)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwiuhlwane kha mariwalwa e a vhalawa Ngowedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhuno o fhelelaho)
Foniki: nw, lw, vh, bv, b
Itani njowendowe ya u nwala Jedere Xx.
Nwalani mafhuno buguni dza njowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimadivhiwa

48 Ko vhuya hayani

Anetselani mafhunomeitei (nyusi)
Nwalani mafhunomeitei
Vhumbani mafhuno nga u tuma zwipija zwivhili.
Olani nglia ye bisi ya tshimbila ngao tshitorini ni tshi itela u sumbedza u pefesa tshitor.

Thero ya 4: Vhupo hashu

49 Duvbu

U vhala khatihhi na vhagudi (nganetshelo, maipfi maambiba)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwiuhlwane kha mariwalwa e a vhalawa Ngowedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhuno o fhelelaho)
Foniki: d, mv, fh, ny, nthw
Itani njowendowe ya u nwala Jedere Xx.
Nwalani mafhuno buguni dza njowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimadivhiwa

50 Duvbu

U bvumba kufhele kwa tshitor.
U ola tshifanyiso tshi no amba nga tshitor.
U vhala kufhele kwa tshitor.
U vhala kufhele kwa tshitor.
U khajara zwifanyiso zwi no amba nga tshitor.

51 Mvula ya tshifhangoo

U vhala khatihhi na vhagudi (Nganetshelo, maipfi maambiba)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwiuhlwane kha mariwalwa e a vhalawa Ngowedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhuno o fhelelaho)
Foniki: nnd, tsw, vha, tsh, bv
Muriwalo: Nwalululanu frungo.
Nwalani mafhuno buguni dza njowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimadivhiwa

52 Musi tshifhangoo tsho no fhira

Ambani nga tshitor tshi.
Nomborani mafhuno ni tshi sumbedza thovhekano ya zwiuhlwane tshitorini.
Talutshedzani khonani yaru tshitor tshi.
Nwalani mafhuno nga tshifanyiso tshirwe na tshirwe.
Fhedzisani maipfi aya nra u dzenisan sh, fh, vh, tsw na bv ni a fanyise na zwifanyiso zwi a tea.
Talutshedzani nyolo

53 Ndo vhuya nda vhona gambogo

U vhala khatihhi na vhagudi (Nganetshelo)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwiuhlwane kha mariwalwa e a vhalawa Ngowedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhuno o fhelelaho)
Foniki: th, n, g, lh, ng
Muriwalo: Nwalululanu frungo.
Nwalani mafhuno buguni dza njowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimadivhiwa

Themo ya 2: Vhege dza 6 - 8

54 Vhukhopfu vhutshena ha gambogo

Olani tshifanyiso tsha zwine na vhona u ngad Rudzani o ita musi a tshi khou tambo gambogoni. (tsaukyano)
Nwalani mafhuno nga tshifanyiso tshau.
Dzhenisan pfalandothe maipfini ni a livenye na zwifanyiso zwi zwa a tea.

55 Khalariwaha nra

U vhala khatihhi na vhagudi (Muthindulano)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwiuhlwane kha mariwalwa e a vhalawa Ngowedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhuno o fhelelaho)
Foniki: Mibvumo ya ph, mb, k, l
Nwalani mafhuno buguni dza njowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimadivhiwa

56 Khalariwaha ine nda i funesa

Vhuzdani khonani yaru uru ndi zwifhijo zwine na zwi takalela na zwine ni zwi takalela kha khalariwaha irwe na irwe. Talutshedzani khonani yaru uru ndi zwilbamo zwifhijo zwine na teu ambara nga khalariwaha irwe na lhwe. Tumanzi zwipidi zwifhijo zwina thungo.
Nwalani mafhuno nga khalariwaha ine na i takalela na ine ni si i takalela. Talutshedzani nyolo ine ka yohu [talutshedza uru tshiquila tshi aluwa nga nglida] tshi tshi tui bva u thothonye

57 I do na natusi?

Vhulanzi tshati ya mvumbo ya mutsho, ni ambe uru mutsho u do vha u nglida gluhva ljiwe na ljiwe.
Fhindulani mbudziso dza tholokanyongivho ya mafhuno a tshati ya mvumbo ya mutsho.
Foniki: tsh, nh, tw, vh, ng
Nwalani mafhuno, buguni yaru ya njowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

58 Tshati dia mutsho

Rekhodani mutsho wa vhege ino
U tevekana nga aljafabete
Madzinavhukuma

59 Ntakadzeni o lenga u ya tshikoloni

U vhala khatihhi na vhagudi (Nganetshelo)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwiuhlwane kha mariwalwa e a vhalawa Ngowedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhuno o fhelelaho)
Foniki: ny, nd, v, ng
Muriwalo: Nwalululanu frungo.
Nwalani mafhuno buguni dza njowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimadivhiwa

60 U bulu tshifhingga

U vhala watshi (kjoko)
Dzhenisan tshifhingga kha watshi
Nyito ya u diphiha (Gerani watshi kha gwatu ja murahu ja bugu ni nambambatedze mapanga khalo. Sumbedzani khonani yaru zwifhingga zwo zwo zwo fhambananalo)

61 Ndi tshifhinggače?

U vhala khatihhi na vhagudi (Nganetshelo)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwiuhlwane kha mariwalwa e a vhalawa Ngowedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhuno o fhelelaho)
Foniki: w, s, y, kw, nr
Muriwalo: Nwalululanu frungo.
Nwalani mafhuno buguni dza njowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimadivhiwa

62 Nga tshifhinggače?

Livhanyani zwifhingga zwi re kha watshi idzi.
Nwalani tshifhingga, ni kone u ola maqangha kha watshi ni tshi sumbedza zwifhingga zwo.
Mutjaisano wa maipfi ni tshi iti njowendowe ya mibvumo

63 U ambarela mutsho


U vhala khatihhi na vhagudi (Guranngä)
U shumisa vhusevhegi ha u vhona nga maio kha u bvumba uri tshitor tshi amba nga mini
U kona u topola zwidodombedza zwiuhlwane kha mariwalwa e a vhalawa Ngowedzo ya tholokanyongivho (Fhindulani mbudziso nga mafhuno o fhelelaho)
Foniki: vh, d
Muriwalo: Nwalululanu frungo.
Nwalani mafhuno buguni dza njowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.
Maipfimadivhiwa

64 Gurannca yanga

Ambani nga mafhunomeitei a inwi muqe
Nwalani gurannca ya inwi muqe
Gerani mupopi wa bammbiri ni u nambatedze



Ri humela tshikoloni



Kha ri vhale

Ro vhuya tshikoloni. Ro awela ra diphinā.

Kanakana na Ndumeliso vho vhuya.

Vha khou amba nga zwe vha ita musi tsho vala.



Ndamulelo

Ndo ya nda dala ha makhulu.



Sam

Ro vha ro ya Iwanzhe.

Deithi:

Ann



A tho ngo ya fhethu.

Huu!
Huu!



Nndinde

Ndalamo



Ndo dalela malume. Nda tamba na vhazwala
vhanga Maluṭa na Tshimangadzo.



Kha ri nwale

Vhalani fhungo nga lithihi ngalithihi ni dzenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda
kana ni dzenise tshifhamban kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Vhana vho vhuya tshikoloni.

Ndalamo o ya lwanzhe tshikolo tsho vala.

Ndalamo ha ngo ya fhethu.



Divhamapfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi
mavhili kha u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

ha	lwanzhe	fhethu	dalela
hama	lwela	fhasi	dina
hana	lnone	fhola	dondo



Maipfimadivhiwa
dalela
vhazwala
tamba



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.
Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni
tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



A A

a a

TEACHER: Sign

Date

2 Ndo vhuya tshikoloni

Themo ya 1 – Vhege dza 1



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha zwe na ita musi tshikolo tsho vala.




Kha ri nwale

Nangani ipfi lithihi ni fhedzise ngalo fhungo.

vhona	Ndo _____ malume wanga.
dalela	Vhana vha malume wanga ndi _____ vhanga.
vhazwala	Ndo _____ phukha nnzhi zuu.
vhone	Vhana _____ vho vhuya tshikoloni.

Deithi:



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mararu nga zwe na ita musi tshikolo tsho vala.
Shumisani manwe a aya maipfi uri a ni thuse.

diphina

Iwanzhe


dalela

tamba

zuu

tshikepe

vhona



Kha ri diphine

Zwino no vhuya tshikoloni. Ni do ita mini vhege yothe? Dzhenisani maquvha a vhege. Zwino olani tshifanyiso tsha zwine na do ita quvha linwe na linwe ni kone u talutshedza khonani yanu.

Nga Musumbuluwo ndi do ...

Nga Swondaha ndi do ...



Swondaha





Lavhuvhuli





Lavhutanu





Swondaha

TEACHER: Sign _____ Date _____

Yunifomo



Kha ri vhale

Mudededzi



Muñwe na muñwe u tea u
ambara yunifomo.



Sam

Yunifomo yanga yo no vha ṭhukhu.
Ndo hadzima ya Maluṭa ya kale.



Vhonani

Yunifomo yanga ndi ntswa.
Yo khwathā u fhira ya mahola.

Deithi:



Yunifomo yanga i a pata.

Ann



Ntakadzeni

N̄e a thi athu rengelwa yunifomo.
Khotsi anga vha ḫo renga vha tshi hola.



Kha ri የwale

Vhalani fhungo nga lithihi ngalithihi ni dzenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda
kana ni dzenise tshifhamban kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Yunifomo ya Kanakana i a mu pata.

Ndamulelo u na zwiabaro zwiswa.


Ndalamo u ḫo rengelwa yunifomo musi khotsi awe vha
tshi hola.



Divhamaiṭfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi
mavhili kha u የwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

thukhu	hadzima	pata	hadzima
tharu	hola	pota	kudzembe
thonono	huma	puta	madzina



Maipfimadivhiwa

pata
rengela
hadzima



Kha ri የwale

Itani ndowendowe ya maleđere aya.

Ni kone u የwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni
tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



B B

b b

TEACHER: Sign

Date



Kha ri ite nyito

Dioleni no ambara yunifomo ya tshikolo.



Kha ri nwale

Fhedzisani garata ni diole tshifanyiso.

Dzina langa ndi _____.




Ndi kha Gireidi _____.

Ndi na miñwaha ya _____.

Tshikolo tshanga tshi pfi _____.

Deithi:



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mararu nga yunifomo yanu ya tshikolo.
Shumisani mañwe a haya maipfi uri a ni thuse.

thai

zwienda

hemmbe


badzhi

vhurukhu

tshikete

sogisi

dzhesi



Kha ri diphine


Leibulanzi zwiambaro izwi.




thai	



TEACHER: Sign _____ Date _____



Kha ri vhale



Jim



Nndinde



Ann

Ndi pfi Jim. Ndi muswa fhano. A thi na khonani. Ndi bva kha tshinwe tshikolo.

"Ndi nga tamba na nnyi," ndi Jim a no ralo.

Takalani na Kanakana vha vhona Jim o ima e ethe. Vha ya khae.

Hee, Jim, "ni khou todou tamba na rine?" hu vhudzisa Kanakana.

"Idani Jim ri tambe rothe," hu amba Kanakana.

Deithi:



Ann

"Ni do tamba na rine," ha
dadzisa Takalani.



Jim



Kha ri nwale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda
kana ni dzenise tshifhamban kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Jim ndi muswa tshikoloni.

Takalani na Kanakana vho ya vha amba na Ndamulelo.

Jim o no takala zwino.



Divhamapfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi
mavhili kha u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

muswa	khonani	e <u>t</u> he	ri <u>n</u> e
maswole	khokho	n <u>t</u> ha	vhan <u>a</u>



Maipfimadivhiwa

muswa
nnyi
khonani



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.
Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni
tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



D D

d d

TEACHER: Sign

Date

6 No ḥanganedzwa tshikoloni tshashu



Kha ri ite nyito

Musi ni kha tshigwada, itani litambwa line khalo na sumbedza uri ni ḥanganedza hani musidzana kana mutukana muswa.



Kha ri ambe

Vhudzisani khonani thanu uri ndi bugu ifhio ine vha nga tama u i vhala ni sumbedze tshivhalo nga u khalara zwidanga zwi re tsini na bugu iyo.



Kha ri niale

Nwalani mafhungo mavhili nga muñwe musi we na pfa ni tshi nga a ni na khonani shangoni. Shumisani mañwe a aya maipfi uri a ni thuse.

ushaya

khonani

ṭungufhala

u sa

divha



muthu



★ Khonani dzanu dzo sumbedza u takalelesa bugu ifhio?

Khonani dzanu dzo sumbedza u sa takalelesa bugu ifhio?


Deithi:



TEACHER: Sign

Date

13



Kha ri vhale



Ann

Ndi pfana na u tamba netibolo.

Jim



Ri tamba bola ya milenzhe.



Vhonani

Ndi pfana na u dembetita na u tambela kuduni ku re ntha ha muri. Kudu ku ntha murini.
Ndi songo wa.

Ndi funesa mbambe. U fhufha nzambo zwi a takadza.

Jabu




Deithi:



Ndi fhufha nga maga ndi tshi thamuwa.

Andrew



Mulalo

Mulalo ha tambi ngauri ha koni u tshimbila.

Ri a mu kunga ra tamba nae.



Kha ri nwale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzenise tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Mulalo u tshimbidza mmbwa yawe.

Ndalamo u pfana na u tamba netibolo.

Andrew na Mashudu vha tamba bola ya milenzhe.



Divhamai^fi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

tamba	pfana	nzambo	funesa
tumba	pfela	nzenene	fana
thumbu	pfuka	muru ⁿ zi	founu



Maipfimadivhiwa

kuduni
mbambe
fhufha



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.
Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



D D

d d

TEACHER: Sign

Date



8 Ndi pfana na mitambo

Themo ya 1 – Vhege dza 2



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha mutambo une na funesa u u tamba.



Kha ri nwale

Fhedzisani maipfi aya. Nangani maipfi kha mutesvhe.

khekhe

netibolo

mbambe

mafhi

u fhufha

khovhe

u dzhen
tshikolo

Ndi takalela

A thi takaleli

Ndi takalela

A thi takaleli

Deithi:



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mararu nga ha mutambo wa zwipotsa kana mutambo une na funesa u u tamba. Shumisani mariwe a haya maipfi uri a ni thuse.

gidima

tamba

takalela

mutambo

fhufha

diphina




Kha ri nwale

Vha khou tamba mitambo ifhio?

Wanani phindulo yo teaho tshifanyisoni ni i tangedzele.

- 
- A bola ya milenzhe
B khirikhethé
C ragibii
D thenisi

- 
- A u bambela
B khirikhethé
C u fhufha
D netibolo

- 
- A ragibii
B khirikhethé
C judo
D netibolo

- 
- A thenisi
B u bambela
C khirikhethé
D nzambo ya maga


- 
- A u bambela
B khirikhethé
C ragibii
D netibolo

- 
- A thenisi
B ragibii
C netibolo
D u bambela

TEACHER: Sign

Date

9 Muongi u da tshikoloni



Kha ri vhale



Namusi tshikoloni ho vha ho da muongi o da u ri sedza mat̄o.


Fulufhelu u fanelu u wana ngilasi ngauri ha koni u vhona zwavhud̄i. U tea u dzula phanda kilasini.





Ann

Namusi tshikoloni ho vha ho da muongi o da u ri sedza mačo. Fulufhelu u fanela u wana ngilasi ngauri ha koni u vhona zwavhuđi. U tea u dzula phanda. Muongi vho ri humbela uri ri vhale tshati i re kha luvhondo.



Kha ri nwale

Wanani phindulo yo teaho tshifanyisoni ni i tangedzele.

Muongi o vha o da u ri ḥola:
A zwanda
B mačo
C milenzhe
D ndevhe

Ndi nnyi a no tea u wana ngilasi?
A Mary
B Jabu
C Susan
D Mandu

Ndi nnyi we a da tshikoloni?
A Dokotela
B Mudzimamulilo
C Muongi
D Mureili wa ambulentse

Thoho yavhuđi ya tshitoru itshi ndi ifhio?
A Mandu u wana ngulasi.
B Dokotela u dalela tshikolo tshashu.
C Mačo ashu a a ḥoliwa.
D Ni a kona u pfā?



Divhamapfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

muongi	phanda	luvhondo	tshati	bofu
mulingo	phuphu	luvhone	tshika	bapu

Maipfimadivhiwa

muongi
ngilasi
vhona



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya mačedere aya.
Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



E E

e e



Kha ri ite nyito

Lavhelesani zwifanyiso ni vhudze khonani yanu uri muongi vha ri ni ite mini.



Ndi ḫtambe zwanda.



Ndi ḫtambe mano.



Ndi ḫle mitshelo na miroho.



Ndi ḫavhanye u edela.



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mararu nga zwine muongi vha ri ni ite.

Ndi fanelu

Ndi fanelu

Ndi fanelu



Kha ri nwale

Fhedzisani mafhungo aya.

bambela

tshina

reila

imba

bika


pennda

A thi koni u

Ndi kona u

A thi koni u

Ndi kona u



Kha ri diphine

Livhanyani maipfi na zwifanyiso zwo teaho.

muongji



phuphu




tshati



bola



luvhone



Kha ri vhale

Vhalani mafhundo aya ni tangedzele maipfi a re na mubvumo lw.



Ann

Ngoho riñe ri na mashudu.
Ri phakhelwa zwiliwa tshikoloni.
Izwi zwiliwa ri zwi la nga bureiki.



Deithi:

Sam



Zwiliwa zwa pfushi zwi ita uri ri si lwale.

Malindi o newa mishonga ngauri u khou lwala.

Ni a pfana na miroho?



Nomsa



Kha ri nwale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzenise tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Malindi u khou lwala.

Ri la zwiliwa nga bureiki.

Masindi u lesa mitshelo na miroho.



Divhamapfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

mashudu	phakhelwa	zwiliwa	lwala	newa
mashango	khokhonya	zwino	lwendo	nala
mushumo	khukhulwa	zwanda	lwone	nukala

Maipfimadivhiwa

mashudu
lwala
bureiki



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.

Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



F F

f f

TEACHER: Sign

Date

Ri tshikoloni ri a la



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha tshithu tshine na nga kona u tshi ita:

nukhedza	thetshela	vhona

pfa	phuphuledza




Kha ri nwale

Dzhenisani ipfi lo teaho tsini na tshiliwa tshiñwe na tshiñwe.

vhurotho	nama	khovhe	khekhe
mafhi	tshisi	makumba	apula



Deithi:



Kha ri nwale

Nwalululani mafhungo ni tshi shumisa zwiga zwa u vhala zwo teaho. Ni elelwé u shumisa lederedanzi mathomoni a fhungo na kha madzina a vhathu kana a fhethu.

?, ., !, ,

ntakadzeni u funesa tshisi



Ntakadzeni u funesa tshisi

vhonani u la ñama, mitshelo na miroho vhege iñwe na iñwe

ni a pfana na ñawa



yowee, ndo wisa makumba



Kha ri diphine

Khalaraní tshibuloko ni tshi sumbedza zwiliwa zwine na zwi funesa.


Itani zwenezwovho musi ni tshi sumbedza zwine khonani yangu ya zwi funesa.



	matshipisi	tshisi	mitshelo	malegere	miroho
Ndi funesa					
Khonani yanga u funesa					

TEACHER: Sign

Date



Kha ri vhale



Ndi pfi Andrew. A thi pfani na u ita tshuñwahaya.

Ndi vhenga nga maanda u dzulela tshuñwahaya. Ndi funesa u tamba ḫuvha ḥot̄he.

Mudededzi washu vha ri ri fanela u vhala ri hayani ḫuvha ḥinwe na ḥinwe.




Andrew

Vha ri ndi fanela u ita tshunwahaya yanga
yot̄he musi ndo no fhedza u tamba bola.

Ndi pfana na u gidimagidima ndi tshi raha bola.

Ndi a vha vhalela na vhone vha mmbalela.



Kha ri nwale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda
kana ni dzenise tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Upfana na u gidimagidima a tshi raha bola.	
--	--

Andrew u pfana na u ita tshunwahaya.	
--------------------------------------	--

Khotsi awe vha a sedza uri u khou ita tshunwahaya naa.	
--	--




Divhamapfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi
mavhili kha u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

nwana	maanda	duvha	lot̄he	yanga
nwedzi	phanda	dola	lino	yone
tshunwahaya	vhanda	dala	langa	yawe

Maipfimadivhiwa

tshunwahaya
duvha
fhedza



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.
Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni
tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



G G

g g

Ndi ita tshuiwahaya yanga tshifhinga tshoṭhe



Nga vhavhilivhavhili, itani litambwa la Andrew a sa tendi u ita tshuiwahaya yawe. Muňwe wa vhoiwe a vhe mudededzi wawe. Ni mu vhudze uri ndi nga mini a tshi tea u ita tshuiwahaya.




Nomborani zwifanyiso zwi tshi tehekana nga ngona.
Ni kone u ȳalutshedza khonani yanu tshitiori tshazwo.



1

2

3



1

2

3



1


2

3



Kha ri nwale Nwalani maipfi aya mitani yone ya mibvumo.

fhanda shashe vhanda thatha vhula vhenga
 thebvu pfufhi fhasi fhefha shenga pfuma fhula
 pfala





Kha ri vhale

Vhalani mafhungo aya ni tangedzele maipfi a re na mubvumo **y.**



Namusi ndi **la** 20 **la**
Thafamuhwe.

Ri khou ḥwala thesite.

Nndinde yo dzula yo ri sedza.

Ndi a kona u ḥwala na u vhalā
ngauri ndi ita tshunwahaya
yanga misi yothe.

Deithi:



Jim

Mudededzi vhangangha ri mushumo wanga wo naka.

Thesite dzi ita uri vhangangha konevho u thusa nne.



Kha ri nwale

Vhalani fhungo nga lithihihinga lithihi ni dzenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzenise tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Kilasi i khou nwala thesite.

Nndinde yo dzula yo sedza vhana.

Thesite dzi thusa vhadededzi uri vhangangha kone u thusa vhana.




Divhamaiſfi

Vhalani maipfi ni thetshelene mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

mu <h>hwe</h>	nwala	sedza	kona	nne
dihwa	pala	sale	kanda	nnu
hwivha	nala	sola	kumba	nna

Maipfimadivhiwa

nwala
thesite
thusa



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya malede aya.

Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



H H

h h

TEACHER: Sign

Date



Kha ri ite nyito

Khalenda

Vhudzisani khonani dzanu uri maduvha avho a mabebo ndi a lini. Dzenisani madzina avho kha nwedzi wo teaho afho kha khalenda.



Kha ri nwale

Vhudzisani khonani dzanu nna uri maduvha avho a mabebo ndi a lini ni nwale maduvha avho o vhambela na madzina.

Dzina la khonani	Duvha la mabebo
Vhonani	la 15 Thangule




Kha ri nwale

Nwalani duvha lanu la mabebo.

Deithi


Nwedzi

Khalenda





Kha ri vhale



Muṭa wa ha Kanakana ndi
muṭuku. Wa ha Ntakadzeni ndi
muhulwane.

Ha hashu ri a funana.

Ntakadzeni u dzula na makhulu
wawe na vhazwala vhawé.



Nndinde

Vhanwe vhana a vha na vhabebi. Ri tea u vha thusa.

Nndinde i linda muṭa wa hashu vhusiku ro edela. Miñwe midini vha fuwa khovhe na zwiñoni kana nngu.



Kha ri ḥwale

Vhalani fhungo nga ḥihihi ngā ḥihihi ni dzenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzenise tshif'hambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Muṭa wa ha Kanakana ndi muhulwane.

Muṭa wa ha Ntakadzeni ndi muhulwane.

Nndinde ndi tshimange.





Divhamaiḍfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u ḥwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

muhulwane	hashu	vhazwala	vhanwe
mulwadze	vhashu	vhazwimi	miñwedzi
mulweli	mashango	tshizwa	miñwenda

Maipfimaḍivhiwa

muṭuku
dzula
vhawe



Kha ri ḥwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.

Ni kone u ḥwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



I I

i i

Muṭa wa hashu



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha muṭa wa hanu.



Kha ri nwale

Nwalani maipfi aya mitani yone ya mibvumo.

ndele

tshizwa

phukha

tshina

ndima


kwana

phuphu


ndede

kweta

tshisi



Deithi:



Kha ri nwale

Nwalani fhungo nga muṭa wa hanu.
Shumisani manwe a aya maiḍfi uri a ni thuse.

lufuno


muṭa

murathu

khaladzi

mulala

muswa




Kha ri diphine

Nangelani muñwe na muñwe kha vha muṭa wa hanu mpho.
Hwayani mpho musi no no i fha muthu.
Mpho dzothé dici tea u ṭanganya vhathu.

Bulani uri:

Ndi do nea mme anga bege ngauri
yavho yo ṭahala.



TEACHER: Sign

Date



Kha ri vhale

Vhalani mafhundo aya ni tangedzele maipfi a re na mubvumo **th**.

Vhonani

Malume Vho Mamatho vho tshata nga
Mugivhela.

Rothe ro pembela na u imba na u tshina.


Muselwa o vha o naka tshothe. Ho vha hu na
zwiliwa zwinzhi zwa vhatu vhothe.

Na Nndinde yo vha i hone i tshi khou ri linda.
Kanakana a lesa zwiliwa zwinzhi a lwala. Vha mu
isa kiliniki.



Ri tshi fhedza vhatu vha dobela
tshika yo^{the} ha sala ho naka.

Vhonani a mbo ^{di} vhaisala. O vha
a tshi khou gidimedza Nndinde.
A piringedzwa nga danda a wa a
vhaisala tshanda. Vha mu isa kiliniki.



Kha ri nwale

Vhalani fhungo nga lithihi ngalithihi ni dzenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana
ni dzenise tshifhamban kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Muselwa o vha o vhifha.

Malume Vho Mama^{tho} vho tshata nga Mugivhela.

Ri tshi fhedza ro sia hu na tshika.



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u
shumisa maipfi mavhili kha u nwala mafhungo buguni
yanu ya ndowedzo.



tshina	muselwa	zwinzhi	tsho ^{the}	fhedza
tshika	dobelwa	Iwanzhe	vho ^{the}	sedza

Maipfimadivhiwa

muselwa
shira
mashika



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.
Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni
tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



J J

j j

Ndo diphinesa munyanyani




Kha ri ite nyito





Itani litambwa la zwe zwa bvelela kha Kanakana munyanyani.
Shumisani vhatambi vha tevhelaho:

- Takalani
- Nhdinde
- Mme
- Dokotela




Kha ri nwale

Nwalani nomboro kha zwifanyiso izwi u thoma kha l u swika kha 4 zwi tshi tovhekana nga ngona. Talutshedzani khonani yanu tshitiori tshi re zwifanyisoni izwi.



Deithi:



Kha ri nwale

Nwalani fhungo nga tshifanyiso nga tshithihi nga tshithihi.
Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

dokotela

munyanya

a wa

tshanda


pombiwa

danda

gidima

kiliniki

Handwriting practice area with four rows of blue horizontal lines for writing the words from the previous section.



Kha ri diphine

Wanani ni tangedzele phindulo yo teaho.



A tungufhala

A takala

A mulala

A i khou na

B takala

B sinyuwa

B muswa

B duvha lo bva

C sinyuwa

C tungufhala


C nwana

C vhuria

TEACHER: Sign

Date

Khonani vhukuma



Khonani vhukuma ndi tshithu
tshihulwane.

Ni na khonani?
Khonani yanu ndi nnyi?

Tshililo na Matodzi vha tamba
vhothe sa khonani vhukuma.

Deithi:



Vha tamba vha tshi vhumbuluwa
vha tshi sea na u swat̄hana.

Khonani vhukuma dzi a thusana
nga mihumbulo i no fhat̄a.



Kha ri nwale

Vhalani fhungo nga lithihi ngalithihi ni dzenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda
kana ni dzenise tshifhamban kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Tshililo na Mat̄odzi ndi khonani vhukuma.

Vha tamba vha tshi vhumbuluwa.

Khonani vhukuma dzi fundedzana u tswa.



Divhamaipfi


Vhalani maipfi ni thetshelere mibvumo, ni kone u shumisa maipfi
mavhili kha u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.



Maipfimadivhiwa

thusa
funana
khonani

vhukuma	khonani	tamba	swat̄hana	fhat̄a
vhakoma	khokhonya	tumba	miswaswo	tata



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.
Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni
tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



K K

k k

TEACHER: Sign

Date



Kha ri ite nyito

Musi ni kha tshigwada, tambani litambwa la khonani ine ya khou lila thuso yanu.



Bulani tshi no khou mu dina na uri inwi na khonani dzanu ni nga mu thusa hani.



Kha ri nwale

Nwalani uri ni nga thusa ngandilade hayani na tshikoloni.



1

Zwine nda nga thusa
ngazwo tshikoloni

Handwriting practice lines for sentence 1.

2

Zwine nda nga thusa
ngazwo hayani

Handwriting practice lines for sentence 2.



U thusa

3

Zwine nda nga thusa
ngaazwo khonani dzanga

Handwriting practice lines for sentence 3.

4

Ndi vhonnyi vha no nthusa?

Handwriting practice lines for sentence 4.



Kha ri diphine



Ri gidimela hayani ha Tshililo.

Ndi nnyi a no do vha wa u thoma u swika ha Tshililo? Thosani nga khoini. Ya wa nga tshoho ni pfuka zwibuloko zwivhili ni tshi ya phanda. Ya wa nga mutshila ni tshimbila tshibuloko tshithihi fhedzi ni tshi ya ha Tshililo. A no thoma u swika ha Tshililo ndi ene we a wina. Ipf i line na swika khalo ni a li vhala.





Kha ri vhale



Nndinde i dzulela u pandamedza tshimange.

Linwe duvha yo tshi pandamedza tsha gonya muri hune Nndinde a sa swikele.

Tshimange tsha hana u tsa.

Deithi:



Ndo shumisa leri u tshi tsitsa ndi tshi thuswa
nga Sosana.

Ra tshi fha mafhi na zwiñwe zwiliwa.
Tsha la tsha edela.



Kha ri ñwale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda
kana ni dzenise tshifhambanu kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Tshimange tsho pandamedza mmbwa.

Tshimange tsho gonya muri.

Vhonani o tsitsa tshimange murini.




Divhamai^fi

Vhalani maipfⁱ ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfⁱ
mavhili kha u ñwala mafhongo buguni yanu ya ndowedzo.

pandamedza	swikela	tsa	edela
tshiputo	swiswi	tsitsa	bodelo
posa	swika	vhutsi	disa



Maipfimaðivhiwa
mathakheni
gonya
tsitsa



Kha ri ñwale

Itani ndowend^owe ya male^dere aya.
Ni kone u ñwala mafhongo buguni yanu ya ndowedzo ni
tshi shumisa maipfⁱ a no bva tshibogisini tsha maipfⁱ.



L L | |

TEACHER: Sign

Date



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha tshipuka tshine na vhone u nga tshi nga vha tshifuohaya. Nwalani mafhungo mararu ni tshi amba uri ndi nga mini tshipuka itshi ni tshi tshi funesa.





Kha ri ḥwale

Nwalani masala one.

Ene

Inwi

Yone

Vhone

Rine



_____ o ya hayani nga bisi.



_____ ro ḥukadzwa nga mvula khulu.



_____ yo ri huvha.




_____ vha khonani dza mbiluni.



ro lindela bisi vhuimabisi.



Deithi:



Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo yo t̄ahelaho ni fanyise ipfi na tshifanyiso
tsho teaho.


m u y a n

n̄a_a	b_gu	lwa_o	n̄w_na	vha_a



Kha ri diphine


Livhanyani zwifanyiso ni tshi sumbedza zwine na ita nga matsheloni, nga masiari na nga madekwana.



matsheloni

masiari

madekwana



TEACHER: Sign _____ Date _____



Kha ri vhale

Vhalani tshit̄ori ni tangedzele maipfi ōthe a re na mibvumo ya **sh** na **th**.



Ri tea u kunakisa midi na mahaya ashu.

Ha hashu ndi a swiela nda t̄anzwa thundu.

Matope a a dina musi ho na mvula. Ri kupula matope getheni ri sa athu swika mučani.



Lutendo u dzulela u shulula zwithu,
nda koropa.

Mudi wo dalaho mabammbiri a u
kuni na u naka.



Kha ri ñwale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda
kana ni dzenise tshifhambanu kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Matope a a dina musi ho na mvula.

Ri kupula matope nduni.

Ndo no fhedza u shuma ndi ya nda ka madi.




Divhamaiipfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi
mavhili kha u ñwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

ashu	swiela	tanzwa	maba mm biri	mvelele
hashu	swika	kanzwa	bom mm bini	mvuvhu
shulula	swaswa	tanzwu	mbidza	mvula

Maipfimadivhiwa

shuma
matope
kuna



Kha ri ñwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.

Ni kone u ñwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni
tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



M M

m m



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha mishumo ine na vhenga u i shuma hayani.



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mavhili a zwithu zwine na vhenga u shuma.



A thi pfani na u

A thi pfani na u

Deithi:



Kha ri nwale

Dzhenisani maledere magumoni a ipfi ni fanyise ilo ipfi na tshifanyiso tsho teaho.

iela

ura

ole

enda

SW _____	SW _____	SW _____	SW _____



Kha ri diphine

Olani tshifanyiso
tsha zwine na ita nga
matsheloni, nga masiari na
nga madekwana.



Matsheloni



Masiari




Madekwana

TEACHER: Sign

Date



Kha ri vhale



Tshikoloni hupfi muñwe na muñwe u fanela u tamba mitambo.



Nne ndi pfana na mbambe na bola na thenisi.

Ndo pfa hu tshi pfi hu na mutatisano wa mbambe ya u gidima. Ndi do mbo di ya nda talela.

Kanakana u funesa u tamba netibolo.

Kha ri tambe mitambo ngauri ndi nyonyoloso yavhudzi.

Ri litshe u twa ro gogodela mbondo mavhengeleni.



Kha ri nwale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda kana ni dzenise tshifhambanu kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Kanakana u funesa u tamba khirikhethé.

Mitambo a si nyonyoloso yavhudzi.

Nne ndi pfana na mbambe, bola na thenisi.




Divhamaiſfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

hupfi	mitambo	nyonyoloso	muñwe
pfana	mbambe	nyala	miñwenda
pfuma	mbondo	lunyunu	muñwali

Maipfimadivhiwa

mbambe
nzambo
thenisi



Kha ri nwale


Itani ndowendewe ya maledere aya.
Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



N N


n n

Nyonyoloso na mitambo



Kha ri ite nyito

Elekanyani nga mutambo une na u funesa. Talutshedzani khonani yanu zwithu zwine na zwi funesa na zwine na si zwi fune.




Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mararu nga mitambo ine na i takalela na ine ni si i takalele.

Ndi takalela

A thi takaleli



_____ bola.

_____ netibolo.



_____ u bambela.



Kha ri nwale

Nwalani maduvha a vhege a tshi tou tehekana, ni thome nga Swondaha. Olani tshifanyiso tsha zwine na ita nga Musumbuluwo.




Swondaha	
Musumbuluwo	
Lavhuraru	
Lavhuvhili	
Lavhutanu	
Mugivhela	
Lavhuna	

Deithi:



Kha ri diphine

Lavhelesani tshifanyiso itshi. Ḧalutshedzani khonani yañu uri ndi zwithu zwifhio zwi re tsini nahone ndi zwifhio zwi re kule.



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mararu nga tshifanyiso itshi.

TEACHER: Sign

Date



Kha ri vhale

Vhalani mafhungo aya ni tangedzele maipfi a re na mubvumo kh.



Ndi funesa u la miroho ya ngadeni ya hashu. Ri lima ngade tsimuni murahu ha nndu.



Ndi takalela u dzula nnda tsini na miroho ndi tshi khou i vhona.

Ro lima khavhishi, kherotsi, madabula, mutshaini na matamatisi.

Malume vho nndela na mbeu uri ndi
ṭavhe. Miroho a i naki yo tsitsikana.

Hu dina mbudzi dzi no dzhena nga
tshivhana.

Ri ḋo tshi vala nga ḋaratā dza shona.



Kha ri ḋwale

Vhalani fhungo nga ḅithihi nga ḅithihi ni dzenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda
kana ni dzenise tshif'hambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Miroho yo ḅiwa nga mmbwa.

Ndi takalela u dzula nndā tsini na miroho ndi tshi khou i
vhona.

Miroho i naka yo tsitsikana.



Divhamaiḍfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi
mavhili kha u ḋwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

ngadeni	tsimuni	nndu	dzhena
nguvho	tsini	nndā	dzhia
mafhungo	tsitsikana	nndela	badzhi

Maipfimadivhiwa

mutshaini
khavhishi
lima



Kha ri ḋwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.
Ni kone u ḋwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni
tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



O O

○ ○





Kha ri ite nyito

Nga vhavhili nga vhavhili (phere), itani litambwa la musi mbudzi mbili dzi tshi dzhena ngadeni ya hanu dza la miroho. Ndi vhonnyi vhane vha do vha mbudzi?



Kha ri vhale

Inwi na khonani yanu lavhelesani zwifanyiso izwi ni kone u nwala nomboro dzazwo dzi tshi tevhekana nga ngona.



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mavhili nga zwine na khou vhona tshifanyisoni itshi.

Shumisani manwe a aya maipfi uri a ni thuse.

mbudzi

yo la

miroho

pandamedza

kugethe



Kha ri diphine

Lavhelesani mivhala iyi.

Talutshedzani khonani yanu uri hu nga bva muvhala ufhio arali na tanganyisa mivhala iyi.

Uvanganya mivhala



Mivhala mihulwane ndi:

mutswuku

ṭada

lutombo

Bulani uri:

Arali nda ṭanganyisa mutswuku na wa ṭada
ndi wana wa tshitopana _____.



mutswuku

+

ṭada

=

tshitopana

lutombo

+

ṭada

=

mudala

mutswuku

+

lutombo

=

phephulu



Kha ri vhale



Makhulu wanga vha mukegulu vho no aluwesa. Ndi a vha dedengedza tshifhinga tshoṭhe.

Vha gogodela nga mugo nda vha dzudza fhasi.

Vha tshi vuwa vha a mmbidza nda da nda vha vusa.



Vha tshi ṭoda u edela ndi a vha ladza
nda vala vothi.

Zwi a takadza u dzula mudini u re na
lufuno.



Kha ri nwale

Vhalani fhungo nga lithihi nga lithihi ni dzenise thiki kha Ee ✓ arali ni tshi tenda
kana ni dzenise tshifhambano kha Hai ✗ arali ni sa tendi.

Makhulu who no aluwesa.

Makhulu wawe vha gogodela nga luswielo.

Ha hashu a ri thusani.



Divhamaiſfi

Vhalani maipfi ni thetshelene mibvumo, ni kone u shumisa maipfi
mavhili kha u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

wanga	dedengedza	tshifhinga	vuwa
aluwesa	dzudza	fhasi	vala
vuwa	takadza	fhelii	vothi

Maipfimadivhiwa

mukegulu
lalama
dzula



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.
Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni
tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.




P P

p p



Kha ri ite nyito


Ndamulelo ha pfani na u thusa vharîwe. Itani jitambwa ni sumbedze uri ni do mu eletshedza hani.



Kha ri nwale

Wanani uri vhathu vha funesa mivhala ifhio. Vhudzisani vhana vhatanu kilasini yanu uri mivhala ine vha i funesa ndi ifhio.

Dzina	Muvhala une a u funesa



Kha ri nwale

Shandulani mafhungo aya a bve kha tshifhinga tsha zwino a ye kha tshifhinga tsho fhiraho.

Ndi a thusa hayani



Mulovha _____.

Dan na Sam vha tou fhufha vha tshi tsa bisini



Mulovha vho _____.

Ri tamba phakhani _____.

Mulovha ro _____.







Deithi:



Kha ri diphine


Nwalani maipfi aya zwibogisini zwo teaho zwa mibvumo.

khani maano mielo khokho nguvho maanga
ngona mbilu muumo mbuvha ndala ngalavha mbula
ndila miedzi kwone kwanga
muundo ndivho
khana muungo



TEACHER: Sign

Date



Kha ri vhale

Vhonani

Namusi ro pfa mafhundo madifha a tshi bva kha mudededzi washu.

Vho ri vhudza uri ri do fara lwendo nga bisi.
Hapfi ri do tuwa vhege yothe. Ro pfa ro takala na zwikunwane.

Sam

"Ndo vha ndi sa lori uri ndi do fara lwendo," ndi Sam a no ralo.

"Ndi khou tama u ya bitshini", hu amba Ndamulelo.

Deithi:



Ntakadzeni

"Ndi khou tama u vhona phukha dza daka.
Ro vha ro takalesa," hu amba Ndalamo.



Ann

Ndi ḥodou bwa dindi ḥo tsaho musi ri
bitshini, hu amba Ntakadzeni.



Kha ri ḥwale

Vhalani itsho tshiṭori ni fhindule mbudziso.

Ri ḥo ḥuwa ro ambara zwikhipha zwiwa
zwi no fana. Ro takalesa sa zwibwanana.

Samu o vha a tshi tama u ya ngafhi?

O vha a tshi tama u ya

Ndalamo o vha a tshi tama u vhona mini?

O vha a tshi tama u vhona

Avha vhana vha ḥo dala tshifhinga tshingafhani?

Vha ḥo dala



Divhamaiḍfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi
mavhili kha u ḥwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

mafhungo	bva	zwibwanana	zwikunwane
madifha	bvuma	tibwa	munwe
fhetu	bvula	thubwa	nwisa

Maipfimadivhiwa

takala
dala
phukha



Kha ri ḥwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.
Ni kone u ḥwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni
tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



Q Q

q q

TEACHER: Sign

Date

Mafhungo madifha

Themo ya 2 – Vhege ya 1



Kha ri ite nyito

Ambani na khonani yanu nga fhethu hune na tama u dala hone na uri ni tama u vhona mini.

Ni ole tshifanyiso kha tshikhapha ni tshi sumbedza zwithu zwine na do zwi vhona.



Kha ri nwale

Nwalani dzina lanu.

Nwalani madzinavhukuma aya ni tshi shumisa malegeredanzu.

vhonani	sam	ndalamo	ndumeliso	kanakana

Nwalani madzina a khonani dzanu nna.

Deithi:



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mavhili nga hune Ntakadzeni, Kanakana na Vhonani vha do dala hone.


Handwriting practice lines for the story text.



Kha ri diphine

Ri kovha zwifhiwa. Bonyani ma^{do} ni vhee munwe kha tshiñwe tsha zwifhiwa izwi. Bulani uri tshifhiwa itshi ni do tshi fha nnyi, nahone ndi nga mini tsho mu fanela. Ni elelwe u dinangelavho tshifhiwa tshanu. Nwalani thiki kha tshifhiwa musi no no tshi fha muthu. Ane a do vha wa u thoma u kovha zwifhiwa zwo^{te}he o wina.

Bulani uri:
Ndi do fha mudededzi wanga tshisamburení ngauri vha twa vho ima duvhani duvha lo^{te}he. Ndi do fha khonani yanga tshibwanana tshanga ngauri u funesa zwifuwo.



TEACHER: Sign _____ Date _____



Kha ri vhale



Ro livha ngafhi?

Ri ḫo thoma nga u ya u vhona phukha dza ḫaka.

Ra tevhela nga u ya bitshini, Iwanzhe.

Ri ḫo tshimbila nga bisi khulwane ya tshikolo.

Mepe wo ri sumbedza fhethu hune ra khou ya u dala hone.

Deithi:



Ndalamo

"Ndi khou toda u pala na u bwa mutavha bitshini," hu amba Ndalamo.



Ann

"Ndi khou toda u vhona shaka yo atama mulomo," hu amba Ann."



Kha ri nwale

Vhalani itsho tshi $\ddot{\text{t}}$ ori ni fhindule mbudziso.



Kha ri ite nyito



Vhudzani khonani yanu nga fhethu
hune na tama u dala hone.
Ni ḫoda u vhona mini henengei?



Kha ri ḫwale

Tevhedzelani mitaladzi nga munwe ni wane uri avha vhana vha khou ḫodou vhona mini.



Ndalamo







Vhonani



Andrew



Ann



Deithi:



Kha ri nwale

Nwalani fhungo nga tshifanyiso nga tshithihi nga tshithihi.
Shumisani maipti aya uri a ni thuse.

edela

dzhena

ngomu

bege

takuwa



vhana

takalesa



Kha ri nwale


Nwalani nomboro kha zwifanyiso izwi u thoma kha l u swika kha 3 ni tshi sumbedza u
tovhekana hazwo nga ngona. Talutshedzani khonani yanu tshitiori tshi re zwifanyisoni izwi.



TEACHER: Sign

Date

73



Kha ri vhale

Vhalani tshiṭori ni tangedzele maiſfi oṭhe a re na mibvumo ya n na kh.

Ndi Musumbuluwo


Ro no fhelela roṭhe bisini zwino.

Ro livha getheni ḥa Punda Maria.


Ri ya vhugalaphukha u vhona phukha.

Ri enda ri tshi sedza nn̄da nga mafasiṭere ri tshi vhona miri, kholomo na vhatku.

Hupfi kholomo dzi fana na ḥari. Nndinde na yone yo dzula na riṇe. I enda i tshi huvha kholomo.



Deithi:



Takalani u kaidza Nndinde.
I ṭoda u fhufhela nn̄da.



Ntakadzeni a ri, "Kha i ḍo
dzula fhasi Nndinde!"

Kha ri ᶻwale Vhalani itsho tshiṭori ni fhindule mbudziso.

Bisi i khou tshimbila ngafhi?

Bisi i khou tshimbila ndilani ya u ya

Ndi ngani Nndinde i tshi khou ṭoda u fhufhela nn̄da?

Ngauri i khou vhona

Vhana vha vhona mini ndilani?

Vha vhona

Vhugalaphukha hu dzula mini?


dzi dzula vhugalaphukha.



Divhamaiſfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi
mavhili kha u ᶻwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

zwino	phukha	dzula	fana	huvha
fana	kholomo	sedza	funa	huma



Maipfimađivhiwa

dzula
fhufhela
kholamo



Kha ri ᶻwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.

Ni kone u ᶻwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni
tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



S S

S S

TEACHER: Sign


Date

Bulasi na maṭaka



Kha ri diphine

Olani zwifhaṭuwo zwa vhathu
kha mafasiṭere ni khaṭare bisi.



Kha ri ḥwale

ᬁnalani mafhungo mavhili nga itsho tshifanyiso tshañu tshe na ola.



Kha ri ḥwale

Tangedzelani maipfi one fhungoni liñwe na liñwe.

Riñe	u	ri	do lenga u swika tshikoloni.
Ene	u	ri	a konesa mitambo.
Ene	ri	u	kona mbalo nga maanda.
Inwi	ri	ni	mulapfu.
Vhone	vha	ri	na ndala.
Nñe	ndi	ri	khou ḥwala.

Mapfanisi a vhuthihi
na vhunzhi ha fani.
Tsumbo: Muthu **u** na
vhathu **vha**.



Deithi:



Kha ri nwale

Dzhenisani ipfi lo teaho.

ngomu

nnda


kha



Mmbwa i khou ṭoda u fhufhela _____ ha bisi.

Vho dzula _____ bisini.

Nndinde yo dzula _____ tshidzulo.



Kha ri diphine

Sumbedzani mureili wa bisi ndila ya u ya vhugalaphukha.



TEACHER: Sign

Date



Bisi yashu i khou dzhena Johannesburg.

Ri vhona mimodoro minzhi na mutsi munzhi.


Vhathu vhanzhi vha khou tsa vha tshi gonya.

Nndinde ya tsa bisini ya gidimela dziñwe
mmbwā.

Ntakadzeni a ri, "Kha i vhuye Nndinde."



Deithi:



Ri ḫo vhuya ra i fara lini
Nndinde?

"Nndinde kha i hume wee!,"
hu vhidzelela Vhonani.



Kha ri ḫwale Vhalani itsho tshitoro ni fhindule mbudziso.

Vho vhona mini ?

Vho vhona

Ndi nga mini Nndinde yo fhufha bisini?

Ngauri yo vha i tshi khou ṭoda u

Ndi nnyi we a vhidzelela uri Nndinde i hume?



Divhamajpfī

Vhalani maipfī ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfī
mavhili kha u ḫwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

yashu	minzhi	mutsi	gidimela
ya	munzhi	tsa	vhidzelela
vhuya	vhanzhi	tsini	tolela



Maipfīmaidivhiwa

vhurwa
dzhena
swika



Kha ri ḫwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.

Ni kone u ḫwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni
tshi shumisa maipfī a no bva tshibogisini tsha maipfī.



T T

t t

TEACHER: Sign

Date

Nndinde yo shavha




Kha ri ite nyito

Itani litambwa ja mmbwa ye ya fhufha bisini ya shavha. Ni sumbedze uri Vhonani u i vhidzelela hani uri i vhuye.



Kha ri nwale

Talutshedzani khonani yanu tshitori tshi re zwifanyisoni izwi.



Kha ri nwale

Nwalani tshitori nga zwine na khou vhona zwifanyisoni izwo.




Kha ri diphine

Kha ri vhone uri ndi nnyi ane a nga swika bisini u thoma.

Thosani nga khoini. Ya wa nga t̄hoho ni pfuka zwibuloko zwivhili ni tshi ya phanda. Ya wa nga mutshila ni tshimbila tshibuloko tshithihi fledzi ni tshi ya bisini. A no thoma u swika bisini ndi ene we a wina. Ni vhale ipfi li re kha tshibuloko tshine na swika khatsho.





Kha ri vhale



Ro swika Vhugalaphukha ha Khuruga.

Zwipuka zwo ñala. Ri khou vhona zwipuka
zwiñuku na zwiñulwane.

Hu na phala na ndou na ndau.

Ndamulelo o vhona ndau khulukhulu.

Vhonani o vhona ndou ya ndevhe khulu.

Ntakadzeni u vhona mañoni mahulu a
khani o dzula nñha ha phukha yo faho.

Deithi:



Ntakadzeni

Hezwila ndi zwi^ñoni zwi no la
zwipuka zwo faho," hu amba
Ntakadzeni.



Kha ri rwale

Vhalani itsho tshi^ñori ni fhindule mbudziso.

Vhana vha do vhona zwipuka zwifhio Vhugalaphukha ha Khuruga?

Vha do vhona

Mañoni mahulu a la mini?

A la

Ndi nnyi we a vhona ndau khulu?

o vhona ndau khulu.



Divhamai^fi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi
mavhili kha u rwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

zwipuka	phala	ndou	khulukhulu
zwituku	phukha	ndala	khulwane
zwi ^ñ ulwane	phakhuphakhu	ndevhe	khani

Maipfima

ñ

divhiwa

man^ñ
ndau
nama



Kha ri rwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.
Ni kone u rwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni
tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



u u

u u

TEACHER: Sign

Date



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha phukha ine na tama u i vhona.



Kha ri ñwale

Ñwalani mafhungo mavhili nga tshifanyiso tshanu.



Kha ri ñwale

Vhumbani mafhungo mararu. Talani mutalo ni tshi sumbedza u yelana ha zwi re kha tshibogisi tsha muvhala wa pinki na zwi re kha zwibogisi zwa muvhala mudala.

Ndou i na

Ntakadzeni o vhona

Vhana vho vha vho dzula



mañoni mahulu.

ngomu bisini.

musingo mulapfu.



Kha ri nwale

Dzhenisani maledere mathomoni a ipfi.


Ni kone u livhanya ipfi na tshifanyiso tsho teaho.

mmbw

dzh

nngw


ngw



Kha ri diphine

Ndi phuka ifhio iyi?

Fhedzani u ola tshifanyiso ni tshi khala.





Kha ri vhale

Vhalani mafhungo aya ni tangedzele maipfi a re na mubvumo nzh.

Zwino ri ndilani ya u ya khunzikhunzini ya lwanzhe.

Ri ya bitshini. Muṭavha u a fhisia. Lwanzhe lwo tsa, lwa hula. Magabelo a ya nt̄ha na fhasi. Mađi a lwanzhe a a dunga. A na muño munzhi.

Dziňwe khovhe dzi fhufha tuyani sa nzie. Ra vhona zwikepe zwihiwlane zwa mashango manzhi.



Ri tshimbila nga milenzhe muṭavhani ri tshi vhona khovhe dza vhimbi dzi kule.

Nga madekwana ro vhona mulilo u tshi nzhangama.



Nndinde i pala mučavha nga milenzhe ya phanda.

Ri songo tenda Iwanzhe lu tshi dala makukwe.



Kha ri nwale Vhalani itsho tshitor ni fhindule mbudziso.

Vhana vho vha vhe ngafhi?

Vho vha vhe

Nndinde yo ita mini?

Yo bwa mulindi nga

Vhana vho vhona mini?

Vho kona u vhona



Divhamaiſfi

Vhalani maipfi ni thetselese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

nzie	Iwanzhe	n <small>č</small> ha	madekwana
khunzikhunzi	milenzhe	n <small>č</small> hu	tshikukwana
nzambo	nzhangama	n <small>č</small> huvhela	makukwe

Maipfimadivhiwa

makukwe
dindi
mučavhu



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.


Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



V V

V V


Ri tshee lwanzhe-bitshini





Kha ri nwale

Nwalani posikarata ni tshi vhudza khonani yanu zwe na vhona musi ni lwanzhe.



Deithi:



Kha ri nwale

Nwalani maduvha a vhege a tshi tou tevhekana, ni thome nga Swondaha.

Lavhuña

Swondaha

Lavhutanu

Lavhuvhili

Mugivhela

Lavhuraru

Musumbuluwo






Duvha	Zwine nda anzela u ita
Swondaha	



Kha ri nwale

Shumani mbalo dza maipfi ni nwale maipfi one zwikhali.

Ro dzula ro ni itela la u thoma.



TEACHER: Sign _____ Date _____



Kha ri vhale

Vhalani mafhungo aya ni tangedzele maipfi are na mubvumo.



Ri tea u humela hayani
namusi. Mbilu dzashu dzi khou
vhavha.

Ro diphinā Iwanzheni.

Takalani o lila na mitodzi ya
bva.



Ra paka bege dzashu dza
dala.

Ra dzhena bisini ro
tungufhala.



Nndinde ya dzula tsini na
Takalani ya edela.

Ra elelwa zwa murahu
bitshini na zwa musi dolofini
dzi tshi khou bambela na u
tamba dzot̄he.

Deithi:



Ri ndilani Nndinde ya vuwa ya
vhona kholomo.

Ya huvha i tshi ṭoda u bva nga
fasit̄ere.



Kha ri nwale Vhalani itsho tshitor ni fhindule mbudziso.

Ndi ngani vhana vho ṭungufhala?

Ngauri

Ndi nnyi we a lila?

Ho lila

Nndinde yo vha yo dzula na nnyi?

Yo vha yo dzula na



Divhamaiſfi

Vhalani maiſfi ni thetſheleſe mibvumo, ni kone u ſhumisa maiſfi
mavhili kha u nwala maſhungo buguni yanu ya ndowedzo.

namusi	mit̄odzi	dala	tsimbi
nana	ṭota	edela	tsela
diphina	ṭungufhala	edana	tsira



Maipfimadivhiwa

ṭungufhala
huvha
lila



Kha ri nwale

Itani ndowend̄owe ya maleđere aya.

Ni kone u nwala maſhungo buguni yanu ya ndowedzo ni
tshi ſhumisa maiſfi a no bva tshibogisini tsha maiſfi.



W W

W W

TEACHER: Sign

Date

Ndilani ya u vhuya



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tshi no sumbedza uri vhana
vho dipfa hani vha tshi tea u humela hayani.



Kha ri nwale

Vhumbani mafhungo maṇa. Livhanyani u yelana ha zwi re kha tshibogisi tsha muvhala wa
pinki na zwi re kha zwibogisi zwa muvhala mudala.

Nndinde yo dzhena bisini

Vhana vho dzhena

Vho vha vha si tsha ṭoda

Vhana vho vha

bisini.

ya edela.

vho takalesa vhe lwanzhe.

u humela hayani.




Kha ri nwale

Zwino nwali mafhungo e na livhanya.



Kha ri diphine

Mbambe ya u namela gungwa. Ndi nnyi a no do swika gungwani u thoma? Thosani nga khoini. Ya wa nga t̄hoho ni pfuka khamba dza khumba mbili ni tshi ya phanda. Ya wa nga mutshila ni tshimbila gamba ja khumba l̄ithihi fhedzi ni tshi ya gungwani. A no thoma u swika gungwani ndi ene we a wina. Ni tshi swika kha khamba ni vhala ipfi line ja vha khalo.





Kha ri vhale

"Ee, ndi tou tama arali ndo vha ndi tshee Iwanzheni, bitshini," ndi Vhonani a no ralo.

Vhonani

Mudededzi

"Namusi ni do nwala tshitorि nga Iwendo lwa vhoiwe," mudededzi vha ralo.

Sam

"Ndi nwala nga phuka dza daka dze nda vhona," hu amba Sam.

Ndalamo

"Ndi do nwala nga zwifuwo zwe nda zwi vhona bulasini," hu amba Ndalamo.



Ann



Kha ri ñwale

Ann a ri, "Tshikolo tshi tshi bva ndi do dalela khonani dzanga nda vha anetshela nga Iwendo Iwashu." Nda vhuya nda edela. "Nndinde yo lora i tshi khou bambela Iwanzheni."

Vhalani itsho tshitiori ni fhindule mbudziso.

Ndi nnyi ane a do ñwala tshitiori nga phukha dza daka?

u do ñwala tshitiori nga phukha dza daka.

Ndi nnyi ane a do ñwala tshitiori nga zwifuwo zwa bulasini?

u do ñwala tshitiori nga zwifuwo zwa bulasini.

Kanakana u do ita mini a sa athu edela?

U do

Ann u khou todou lora nga mini?

U khou todou lora nga



Divhamaiſfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mavhili kha u ñwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

ñwala	Iwendo	vhonā	bva	bambela
vhañwe	Iwashu	vhala	vh ib va	bode <u>lo</u>
ñwana	Iwavho	vhudza	vh <u>ub</u> va	badani

Maipfimadivhiwa



lora
takala
anetshela



Kha ri ñwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.

Ni kone u ñwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.


X X

X X



Kha ri ite nyito

Ambani nga mafhungomaitei (nyusi) a inwi muñe. Vhudzani khonani dzanu mafhungomaitei añu a no bva hayani.



Kha ri ñwale

Nwalani mafhungo mavhili nga mafhungomaitei añu a no bva hayani.



Kha ri ñwale

Vhumbani mafhungo mararu. Sumbedzani u yelana ha zwi re tshibogisini tsha muvhala wa pinki na zwi re zwibogisini zwa muvhala mudala.

Namusi ndi

Mulovha Ndamulelo o

Matshelo

Vhana vho vha

vha o ya ha Vhonani.

ndi ðo ya tshikoloni.

vho tungufhala.

khou vhala bugu yanga.



Kha ri diphine

Olaní bada ni tshimbile khayo nga bisi. Thomani tshikoloni.

1 I takuwa tshikoloni.

5 I ya Vhugalaphukha ha Khuruga.

2 Ya fhira dzibulasi.


6 I ya bitshini (lwanzhe).

3 Ya fhira midi.

7 I humela tshikoloni.

4 Ya ya Johannesburg.

Deithi:





Kha ri vhale

Vhalani mafhungo aya ni tangedzele maipfi are na mubvumo **tsh**.

Tshitiori tsha Vhonani tsha madumbu

Mulovha madumbu o thoma ndi tshi khou vhuya tshikoloni nga milenzhe. Ha na mvula khulu. Ya na nga maanda nda nukala na lukanda.

Marotha madenya a nthwa hafha kha tshifhatuwo. Nda tetemela ndi tshi ofha lupenyo. Nda lila ngauri ho vha hu tshi khou rothola.

Nda vhona kuñwe kusidzana kwo nukala. Na kwone ku tshi khou lila. Ra tshimbila rothe ri tshi ya mahayani ashu.

Deithi:



Kha ri nwale

Vhalani itsho tshitorini fhindule mbudziso.

Vhonani o vha a tshi khou ya ngafhi?

O vha a tshi khou ya

Vhonani o dipfa hanī?

O pfa

Vhonani o tshimbila na nnyi?

O tshimbila na



Kha ri nwale

Neani tshitorini itshi thoho iñwevho.



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo.

madumbu	mvula	tshifhatuwo	lupenyo	nthwa
madabula	mvuvhu	tshifhinga	nyambo	nthwela
maduvha	mvumbo	tshifhiwa	nyimbo	nthwisa



Maipfimañdivhiwa

nukala
maduvha
ashu
lila



Kha ri nwale

Fhedzisani maipfi ni a livhanye na zwifanyiso zwo teaho.



____upenyo ____ila ma ____abula ____evha tshi ____atuwo

TEACHER: Sign

Date



Kha ri ite nyito

Ni vhona u nga ho bvelela mini kha Vhonani?
Talutshedzani khonani yanu zwe zwa bvelela kha Vhonani.
Olani kufhelele kwavhuđi na ku si kwavhuđi kwa tshitɔri itshi.



Tsho f'hele zwavhuđi

A tsho ngo f'hele zwavhuđi



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mavhili nga kufhelele kwavhuđi kwa tshitɔri tshanu.
Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

lila

tshimbila

mvula

ndo tshuwa

mmbwā



Kha ri vhale

Vhalani magumo a tshitɔri.

Tshitɔri
tsho f'hele
hani?

Nda vhona Nndinde i tshi ða kha
nne. Yo vha yo fara tshisamburenii
nga mulomo. Nda pfa ndo takalesa.



Deithi:



Nda atha tshisambureni.
Ra gidimela hayani.

Ndo pfa ndo tsireledzwa
nga maanda. Ndi livhuha
Nndinde.

Khalaranı tshifanyiso.

Kha ri diphine



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya maledere aya. Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya
ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Y Y

y y

TEACHER: Sign

Date



Kha ri vhale



Mvula ya tshifhangoo

Ndo vha ndi hayani ndi na Nndinde.
Ro vha ri tshi khou tamba nn̄da. Ra
vhona makole matswu. Zwo vha zwi
sa sumbedzi uri mvula i ðo na.

Hu si kale ya thoma u bvuma na
tshifhangoo tsha thoma.

Ra shavhela ngomu nduni.

Tsha wa nga matombo a no lingana
na bola dza golofu. Ra pfa tshi tshi ri
phwaa, khwaa!

Nda pfa ndo tshuwa.


Nndinde ya lila u bvela nn̄da. Nda i
kaidza.

Ra sera fhasi ha mmbete ro lindela
tshi tshi fhira.

Musi tsho no fhira ra wana matombo
a hone a tshi lingana na bola dza
golofu.

Maði o ita mativha.

Deithi:



Kha ri nwale

Vhalani itsho tshitoro ni fhindule mbudziso.

Ann u amba tshithu nga madumbu?

Hai, u ri vhudza nga

Matombo a tshifhang o vha e mangafhani?

O vha a tshi lingana na

Ann na Nndinde vho ita mini musi vho tshuwa?

Vho



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo.

nnd <u>a</u>	matswuku	tiv <u>ha</u>	tshif <u>hang</u> o	bvela	shavhele
nnd <u>u</u>	matswu	thiv <u>ha</u>	tshif <u>hing</u> a	bvula	shav <u>ha</u>
nnd <u>ivha</u>	ntswa	v <u>havha</u>	luf <u>hang</u> a	bvuma	sh <u>ula</u>



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya maledere aya. Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Matombo a tshifhang



Kha ri nwale

Fhedzisani maipfi ni a livhanye na zwifanyiso zwo teaho.



i __ a

kuti ____ a

mu ____ avha

tsha ____ a

ran ____ a

TEACHER: Sign


Date

Musi tshifhangō tsho no fhira



Kha ri ite nyito

Ñwalani nomboro kha zwifanyiso izwi u thoma kha l u swika kha 3 ni tshi sumbedza u tovhekana hazwo nga ngona. Talutshedzani khonani yanu tshitorì tshi re zwifanyisoni izwi.



Kha ri rwale

Ñwalani fhungo nga tshifanyiso nga tshithihi nga tshithihi.

Shumisani maipfi aya uri a ni thusé.

u tamba nnđa

phosho

tshifhangō

bola dza golofu

tshuwa

fhasi

Deithi:



Kha ri nwale

Fhedzisani maipfi aya ni a livhanye na zwifanyiso zwe zwa a tea.
Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

sh

fh

vh

tsw

bv


_ambo	tshi_ango	lu_une	_ina	_ani



Kha ri diphine

Lavhelesani tshifanyiso itshi ni ḫalutshedze khonani yanu uri hu khou itea mini.

Mađi a ita tshitendeledzi




1	Duvha li vhotshela lwanzhe na milambo.
2	Mađi a dimuwa a ya makoleni.
3	Mađi a ita makole.
4	Makole a ita mvula. Mađi a mvula a dzhena milambomi na lwanzheni.

TEACHER: Sign

Date



Kha ri vhale



Ndo ya nda dalela makhulu wanga.

Ndo vha ndo ya u dalela makhulu wanga vha no dzula nt̄ha ha thavha dza Khashamba (Ekhahlamba).

Fhethu ha hone hu rothola nga maanda.

Ro edela nga nguvho nnzhi.

Nga matsheloni ri tshi vuwa ra wana thavha dzo tshena dzot̄he.


Hōthe hu na gambogo.

Nt̄ha ha miri, nt̄ha ha thanga, nt̄ha ha hatsi na zwit̄araṭani.

Nda i fara ndo mangala nga maanda.

Nda pfa i tshi khou tshea tshanda tshanga nga u rothola.

Na Nndinde zwo i kondela u tshimbila.



Makhulu wanga vha ri ndi ambare masogisi zwandani uri zwi dudelwe.

Ndo vha ndi tshi khou ḥoda u tamba nnda gambogoni.




Deithi:



Kha ri nwale

Vhalani itsho tshitoro ni fhindule mbudziso.



Rudzani o vha e ngafhi musi we a vhona gambogo?

O vha e

Rudzani o ambara mini zwandani?

O ambara


Rudzani o vhona mini musi a tshi vuwa?

O vhona



Divhamaiipfi


Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo.



Maipfimadivhiwa

thavha	hone	gambogo	dzo ^{the}	tshanda
thivha	hatsi	goloi	thanga	maanda
thutha	hana	govha	thase	zwandani

tshena
nguvho
ambara
gambogo



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya maledere aya. Ni kone u nwala
mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa
maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



Ndo ya nda dalela makhulu wanga.

Ndo

TEACHER: Sign

Date



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha zwine na vhona u nga Rudzani o ita musi a tshi khau tamba gambogoni.



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mavhili nga tshifanyiso itsho tshanu.

tamba

magilavu

muya

nukala

gambogo

rothola

Deithi:



Kha ri nwale

Fhedzisani maipfi uri a livhane na tshifanyiso tsho teaho.


ha ___ i	fasi ___ re	muse ___ a ___ adzimu	lu ___ no	magi ___ vu



Kha ri nwale

Dzenisani a, e, i, o, u maipfini aya ni a fanyise na zwifanyiso zwe zwa a tea.

b _ isigiri
vhuts _
mavh _
la _ ala
v _ wa
zw _ liwa
b _ t _



shamb _
kh _ kh _
b _ la
kh _ mba
kh _ d _
b _ vhi



Kha ri nwale


Itani ndowendowe ya maledere aya. Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Z Z

z z

TEACHER: Sign

Date



Kha ri vhale



Ntakadzeni



Ann

Vhuria a thi hu funi. Hu na phepho.
Ndi vhenga u tshimbila phephoni ndi
tshi ya tshikoloni.


Nñe ndi funesa tshilimo ngauri ri a bambela.
Notshi dzi maluvhani. Miri i midala.

Sam



Ndi funesa tshimedzi ngauri ri
tamba na zwidula mulamboni.

Deithi:



Kha ri nwale

Vhalani itsho tshitiori ni fhindule mbudziso.

Ndi nnyi ane a vhenga phepho?

Ndi nga mini Tshamaano a tshi funesa tshiliimo

Ngauri u

Ndi nga mini Ndumeliso a tshi funesa tshimedzi?

Ngauri u



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshelene mibvumo.



phepho	tshimbila	tshikoloni	bambela	lutavula
phapha	tamba	makoko	mela	vula
phukha	imba	zwikoli	rothola	luaviavi



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.

Maipfimadivhiwa

phepho
maluvhani
tshimbila
midala

Khalariwaha



Kha ri nwale

Fhedzisani maipfi ni a livhanye na zwifanyiso zwo teaho.



pha__a

_ikoli

lu__v__avi

i__a

zwi__ula

TEACHER: Sign

Date



Kha ri ite nyito

Lavhelesani zwifanyiso izwi ni ḥalutshedze khonani yanu uri ndi zwifhio zwine na zwi funa na zwine na sa zwi fune kha khalañwaha iñwe na iñwe. Vhudzani khonani yanu uri ndi zwi ambaro zwifhio zwine ra tea u ambara nga khalañwaha iñwe na iñwe. Ni bule uri ngani.



Tshimedzi



Tshilimo



Tshifhefho



Vhuria



Kha ri ñwale

Vhumbani mafhungo maña. Talani mutalo ni tshi sumbedza u yelana ha zwi re kha tshibogisi tsha muvhala wa pinki na zwi re kha zwibogisi zwa muvhala mudala.

Tshifhefho

Ri tamba na zwidula mulamboni

Ndi funesa tshilimo ngauri

Vhuria a thi vhu funi ngauri

nga Tshimedzi.

ndi a bambela.

hu na phepho.

miri i wisa matari nahone ri la zwikoli.



Kha ri ñwale

Zwino ñwalani fhungo nga khalañwaha ine na i funa na ine na sa i fune.

Ndi funa

A thi funi

Deithi:



Kha ri ambe

Talutshedzani khonani yanu uri tshidula tshi aluwa hani u bva kha gumba u ya kha buluvhulu u swika kha kudula ku re na mutshila u vhuya u swika kha tshidula.

buluvhulu




kudula

makumba



tshidula



Kha ri diphine


Khalarani tshifanyiso tsha tshidula.



TEACHER: Sign

Date

Zwiga zwa mutsho



Utsha zwavhudí

Makole fhala na fhala

I do na

Hu na makole

Madumbu a mithathaboo

Hu na muya



Kha ri vhale

Vhalani tshati ya mutsho, ni ambe uri mutsho u do vha u nga ndilade duvha linwe na linwe.

Tshati ya Mutsho wa Fulwi

Swondaha	Musumbuluwo	Lavhuvhili	Lavhuraru	Lavhuna	Lavhutanu	Mugivhela



Kha ri nwale

Vhalani itsho yo tshati ya mutsho ni fhindule mbudziso.

Iyi tshati ya mutsho ndi ya nwedzi ufhio?

Hu na maduvha mangana kha nwedzi uyu?

Ndi maduvha mangana hune duvha la do vha lo tsha zwavhu di?

Ndi maduvha mangana hune ha do vha na makole fhalala na fhalala?

Ndi maduvha mangana hune ya do na?

Ndi maduvha mangana hune ha do vha na madumbu a mithathabo?

Ndi maduvha mangana hune ha do vha na muya?



Divhamapfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi matanu kha u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

mutsho	ufhio	nwedzi	mithathabo	mangana
tshisibe	fhefhedā	nwando	thuthuthu	mangala
tshilimo	tshifhefho	nwala	thanga	muungo

Maipfimadivhiwa

mutsho
tshifhefho
maduvha
nwala



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya maledere aya.

Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



Mutsho



Kha ri ite nyito

Olani luswayo lwa mutsho wa ñamusi.

Olani zwiambaro zwine na tea u ambara ñamusi.



Kha ri ñwale

Shumisani ledere linwe na linwe kha u nwala dzina la ñwana a re kilasini ya vhoiwe line la thoma nga ledere lenelo. Ni elelwé uri madzina a shumisa malederedanzi tshifhinga tshothé.

B

L

D

M

G

T

H

S

R

K

Deithi:



Kha ri nwale

Dzhenisani zwiga zwa u vhala mafhungoni aya. Ni tea u dzhenisa maleđederedanzi, zwiga tsha u awela kana zwigambudziso.

.

?

ndi pfana na u tamba na Ntakadzeni musi

duvha lo tsha zwavhudzi

ni a takalela phepho



Kha ri nwale

Fhedzisani tshati ya mutsho ya ñamusi. Ni kone u dzhenisa mutsho wa mađuvha mađanu a tshi tevhelana.



Musumbuluwo




TEACHER: Sign

Date



Kha ri vhale


Namusi Ntakadzeni ha ngo
tavhanya u vuwa.
O edela a sa tsukunyei.
Nndinde yo lingedza u mu vusa
zwa kunda.



Mme awe vha mu vusa a kona u
vuwa.
A gidimela bisi fhedzi a wana yo
no fhira.
A tshimbila nga milenzhe a tshi
ya tshikoloni.
O swika o lenga vhukuma.
Mudededzi vha tshi mu
vhudzisa vha ri "Ndi tshone
tshifhinga tsha u da tshikoloni,
Ntakadzeni?"
Muthu u tea u ita zwithu nga
tshifhinga.

Deithi:

Ndi tshifhingade?
Ntakadzeni o lenga u ya tshikoloni.



Kha ri nwale

Vhalani itsho tshiṭori ni fhindule mbudziso.

Ndi nga mini Ntakadzeni o lenga u swika tshikoloni?

Ngauri

Ntakadzeni o yisa hani tshikoloni?

O

Ndi nga mini Ntakadzeni a songo ṭuwa nga bisi?

Ndi ngauri o



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshelene mibvumo, ni kone u shumisa maipfi maṭanu kha u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

ṭavhanya	kunda	vuwa	lingedza
tsukunya	kanda	vaya	fhedza
nyimbo	konda	vala	sedza

Maipfimadivhiwa

vhuse
ruma
wisa



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya maleddere aya.

Ni kone u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Ndi tshifhingade?

TEACHER: Sign

Date



Kha ri ite nyito

Vhudzani khonani yanu uri kunanga kutuku kwa watshi kwo sumba kha nomboro ifhio, na uri lunanga lulapfu lwo sumba kha nomboro ifhio.



Dzhenisani awara na miminete zwine lunanga lunwe na lunwe lwa khou sumba khazwo.

kunanga kutuku	lunanga lulapfu

kunanga kutuku	lunanga lulapfu


kunanga kutuku	lunanga lulapfu

kunanga kutuku	lunanga lulapfu




Kha ri nwale


Olani mananga a watshi idzi.




Awara ya 1



Awara ya 6




Awara ya 3




Awara ya 9

Deithi:



Kha ri nwale Nwalani nomboro dzo tshelaho.




Ndi vuwa nga awara ya _____.



Ndi edela nga awara ya _____.



Tshikolo tshi dzhena nga awara ya _____.



Kha ri diphine

Gerani watshi kha gwati la murahu la bugu ni nambatedze mañanga khalo.
Sumbedzani khonani yanu zwifhinga zwothe zwe fhambananaho.








TEACHER: Sign


Date

61 Ndi tshifhingade?

Themo ya 2 – Vhege ya 8




Kha ri vhale



Ntakadzeni u vuwa nga awara ya vhurathi.
Ntakadzeni u namela bisi nga awara ya vhusumbe.



Ntakadzeni u la
tshilalelo nga awara
ya vhurathi nga
madekwana.



Ntakadzeni u edela nga awara ya malo.

Ntakadzeni u la tshilalelo nga awara ya vhurathi nga madekwana.

Ntakadzeni u edela nga awara ya malo.



Kha ri nwale

Vhalani itsho tshi^ɔri ni fhindule mbudziso.

Ntakadzeni u vuwa nga tshifhingade?

U vuwa nga

Ntakadzeni u namela bisi nga tshifhingade?

U namela bisi nga

Ntakadzeni u edela nga tshifhingade?

U edela nga



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo, ni kone u shumisa maipfi mat^ʃanu kha u nwala mafhungo buguni yanu ya ndowedzo.

vuwa	vhusumbe	vhuya	madekwana	iri
wawe	vhuse	hayani	tshikwekwe	ruma
wisa	tshisibe	yawe	tshikukwana	murengi



Kha ri nwale

Maipfimadivhiwa

nthihi
mbili
raru
thanu
ina







Tshifhinga ndi

Ndi nga tshifhingade?



Kha ri ite nyito

Livhanyani watshi.



12:00

06:00

04:00

10:00

02:00



Kha ri nwale

Nwalani zwifhinga ni kone u ola mañanga kha watshi ni tshi sumbedza zwifhinga zwone.

Nga tshifhingade	Tshifhinga tshi re kha watshi	Tshi nwalen'i
Ndi ya tshikoloni nga		
Ndi vhuya hayani nga		
Ndi lalela nga		
Ndi edela nga		



Kha ri ite nyito




Sumbedzani zwifhinga zwo fhambananaho kha watshi yanu ye na tou gera.



ha	hama	Iwanzhe	lwela	kona	fhasi		
hana	thukhu	Iwone	hadzima	fholo	pata		
tharu	thonono	hola	huma	pota	puta		
muswa	maswole	khonani	khokho	e <th>he</th>	he	n <th>tha</th>	tha
tamba	tumba	pfana	pfela	muri	mare		
thumbu	muongji	pfuka	phanda	muro	luvhondo		
mulingo	mashudu	phuphu	phakhelwa	luvhone	zwiliwa		
mashango	mushumo	khokhonya	khukhulwa	zwino	zwanda		
tshunwahaya	rwedzi	maanda	phanda	duvha	dola		
rwana	mufulwane	vhandá	hashu	dala	vhazwala		
mulwadze	mulweli	vhashu	mashango	vhazwimi	tshizwa		
tshina	dalela	muselwa	lwala	zwinzhi	minzhi		
dina	dondo	lwendo	bulu	munzhi	muri		
tsa	tsini	lwendo	lwone	mare	muro		
yanga	yone	lothé	lino	hashu	vhashu		
kona	kumba	sedza	sale	tamba	tumba		

Kha ri diphine



Mbambe ya maipfi.

Muriwe na murwe wa vhoiwe na khonani dzanu nangani tireke kana mukwita wa mbambe. Shumisani watshi ni tshi pima uri ni dzhia tshifhinga tshingafhani musi ni tshi vhalela ntha maipfi othe a re kha tireke. Nothe ni nga thoma u vhala khathihii (mazha). Tshintshanani tireke ni dovhe hafhu u ita mbambe. Lingedzani u ita mbambe kha tireke dzothé ni tshi ita ndowendowé ya mbambe idzi u itela uri ni dowele.





Kha ri vhale



ZwifHUNGO

Mulovha Nandoni ho vhonala mvuvhu na khovhe zwi tshi khou tshimbila zwot̄he. Ha tevhela tshidula na mmbwa yo ambara dzhasi, na mbudzi.


Vhathu vho gidima vho tovhekana vha tshi ya u vhona.

Nndinde na Kanakana na vhone vha tevhela.

Vhathu vha vhidzelela vho mangala.

Mvuvhu na khovhe zwa tshuwa zwa vhuyelela madini.

Deithi:



Kha ri nwale

Vhalani itsho tshit̄ori ni fhindule mbudziso.

Khovhe yo vha i tshi khou tshimbila na nnyi?

Yo vha i tshi khou tshimbila na

Vhathu vho ita mini?

Vhathu vho

Kanakana na Nndinde vho ita mini?

Kanakana na Nndinde vho

Ndi nga mini mvuvhu na khovhe zwo vhuyeleta madini?

Zwo vhuyeleta madini



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo.



Maipfimadivhiwa

songo
vhilahela
mvuvhu
ngauri

mvuvhu	khovhe	tovhekana	v̄hona	tevhela	vhuyeleta
d̄uvha	t̄oda	boda	d̄ada	dola	khada



Kha ri nwale

Itani ndowend̄owe ya maleđere aya.

Ni kone u nwala mafhungo buguni yañu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.



Mmbwa yo ambard̄a.

TEACHER: Sign

Date




Kha ri ite nyito

ZwiFHUNGO

Ambani nga mafhungomaitei a inwi muñé.
Talutshedzani khonani dzanu
mafhungomaitei a inwi muñé. Ambani uri
ndi mafhungomaitei-de ane na nga a
ñwala kha gurannda yanu.



Kha ri ñwale Ñwalani gurannda ya inwi muñé.



Dzina la gurannda yanu

Deithi

Mafhungomaitei anu ndi afhio?

Ha bvelela mini?

Olani tshifanyiso tsha
mafhungomaitei.

Dikishinari yanga

A
a

G
g

B
b

H
h

C
c

I
i

D
d

J
j

E
e

K
k

F
f

L
l

Dikishinari yanga

M
m

S
S

N
n

T
t

O
o

U
u

P
p

V
v

Q
q

W
w


R
r


X-Z
X-Z













glue





Clock

Cut out the clock and then the hands of the clock. Use the clip (a splitpin) to fasten the hands to the clock so that they can turn around. Now use your clock to show your friends the time.

At the same time fasten this hand to the weather clock on the back of the clock.

Attach the hand to the weather chart and then turn it to show what the weather is like each day.



Cut out the animals on the previous pages and stick them on the next pages to show where they live.

